

Mohlala wa moralo wa thuto bakeng sa Mophato waBobedi

Nako: 2-3 weeks

Dikahare:Lapa Leso

Sepheho sa thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Tsela tsa ho ruta le ho bala	Maemo a tekolo	Disebediswa	Ditshita tsa ho ithuta ka phaposing.
<p>LO:1Ho mamela AS:3O mamela ka thabo dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka tlhasello a bontsha kutlwisiso. AS:3Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao o e neuweng. AS:2Bontsha ho mamela le tlhompheho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetsa,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha <u>Kgokahanyo ka hare</u> LO:3Bala o senola</p>	<p><u>Bonono Le botjhaba</u> <u>Mmino</u> LO:1 AS:4Ba bina dipina tse binwang tikolohong Mahlale a Phedisano <u>Dipale</u> LO:3 AS:3 O kgetha a hlalosa a be a a bue ka dintho tsa kgale mohl:difoto tsa baholo-holo kapa disebediswa.</p>	<p><u>Lesson unit 1</u> ❖ Bala le baithuti bukeng e kgolo pale ya le lapa.(Shared Reading) ❖ Kgetha pale e monate e tla natefelwa ❖ Ba botse seo ba se tsebang ka pale. ❖ .Bua pele ka bonkantle ba buka ba lepa dikahare tsa pale sehloho le ditshwantsho. ❖ Bala pale o amohele maikutlo a bona ka etsahalang. ❖ Sebedisa dipina le</p>	<p><u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle - Morutabana <u>Disebediswa</u> wa Observation Observation Sheet Checklist <u>Tsela</u> Dipuisano</p>	<p>Buka e Kgolo Papetlwa Papetlwana Makasine Dikere Difoto Boka Poustara Pictures</p>	<p>Ho moithuti a sa nke karolo. A sa mamele nako e telele. A sa kgone ho bua hantle A sa bue ka bolokolohi. A sa kgone ho araba dipotso</p>

<p>AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolwang tse telele.</p> <p>3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo.</p> <p>AS:4.Ntshetsa pele tsebo ya ditlhaku ka</p> <p>AS:4.2Ho elellwa lentswe le ngolwang ka tlhaku tse pedi(jk,tl,sh,ph,jj)</p> <p>AS:3Ho hlokomela ditlhaku tse pedi le tse tharo(jk tsh, Tjh, jj)</p> <p>LO:4Mongolo</p> <p>AS:2Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng</p> <p>2.5O ngola pale e bobebe dithothokiso le dipina.</p> <p>LO:4</p> <p>AS:5Bopa mabitso a tla peletwa a be a balwe ke ba bang</p> <p>5.5O ikahela banka ya mabitso a hlahloba mopeleto</p>		<p>dithothokiso ho natefisa dipuisano.</p> <p><u>Lesson unit 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bana ba ngola dithothokiso tsa bona. <p><u>Lesson unit 3</u></p> <p>Ba pheta pale ka mantswe a bona</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ A rola bana ka dihlopha o ba beha ho ya ka maemo a bona a ho bala. ❖ Baitnuti ba balla hodimo ho thusa ba nang le mathata a ho bala dipale ka malapa a bo bona.(guided reading) ❖ Ba bala ka bongwe kapa le motswalle.(Independent reading) <p><u>Lesson unit 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bana ba bala serapana se 	<p>Written Responses</p> <p>Practical Responses</p>		
--	--	---	---	--	--

<p>Le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe.</p>		<p>bontshang mabitso a nang le ditlhaku tse o batla rutwa ka tsona.</p> <p><u>Lesson unit5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ba ngola pale ka malapa a bona. <p><u>Lesson unit 6</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ba sebedisa ditlhaku ho aha mantswe a matjha ba be ba a ngole banking ya mantswe. <p><u>Lesson unit 7</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Baithuti ba seha ditshwantsho tsa leloko ba di manehe mpampiring,ba bapise dipapetlwana le tsona. <p><u>Lesson unit8</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Morutabana le baithutiBa ithuta mesebetsi ya lelapa. ❖ Ba beha ditshwantsho ka tatellano ho hlahisa maikutlo. 			
---	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ba bapisa ditshwantsho le mabitso. <u>Lesson unit 9</u> ❖ Baithuti ba seha ditshwantsho tsa leloko ba di manehe mpampiring,ba bapise dipapetlwana le tsona. ❖ Morutabana le baithuti ba aha banka ya mantswa 	FAT-1		
--	--	--	-------	--	--

TJHEBO YA TITJHERE